



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA**  
**O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA**  
**BEZBJEDNOSTI**

Proglašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine.

Broj: 01-431/2

Podgorica, 11.03.2019. godine

**Predsjednik Crne Gore**



*Milo Đukanović*

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Drugoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 6. marta 2019. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNI ZATVORA,**  
**NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI**

**Član 1**

U Zakonu o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Službeni list CG“, broj 36/15) u članu 1 stav 1, članu 10 stav 2, članu 11 stav 2, članu 13, članu 14 st. 1 i 3, članu 15 st. 1, 2 i 4, članu 17, članu 18 st. 1, 2 i 3, članu 20 stav 3, članu 21, članu 23 stav 1, članu 25 st. 1 i 3, članu 26 stav 1, članu 27 st. 1, 2 i 4, članu 37 stav 1, članu 47 stav 6, članu 50 stav 2, članu 52, članu 55 stav 1, članu 58 stav 1, čl. 64 i 66, članu 71 stav 3, članu 72 st. 1 i 4, članu 85 stav 1, članu 95 stav 3, članu 98 stav 3, članu 119 stav 1, članu 120 stav 1, članu 127 stav 2, članu 144 stav 1, članu 191 i članu 192 stav 1 tač. 2 i 3 riječi: „kazna zatvor od četrdeset godina“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „kazna dugotrajnog zatvora“ u odgovarajućem padežu.

**Član 2**

Član 3 mijenja se i glasi:

„Izvršenje krivičnih sankcija iz člana 1 ovog zakona ima za cilj da osuđeni tokom izvršenja krivične sankcije kroz sistem programa tretmana usvoji društveno prihvatljive vrijednosti radi ponovnog uključivanja u društvo.“

**Član 3**

Član 7 mijenja se i glasi:

„Kazna zatvora i kazna dugotrajnog zatvora izvršavaju se u organu uprave nadležnom za izvršenje krivičnih sankcija (u daljem tekstu: Uprava), osim ako je pravosnažnom odlukom suda određeno da se kazna zatvora izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.“

**Član 4**

U nazivu člana 8 i stavu 1, članu 15 stav 3, članu 18 stav 1 tačka 1, članu 25 stav 3, članu 30 stav 2, članu 32 stav 1 tačka 9, članu 34 stav 1, članu 40 stav 1, članu 41 stav 3, članu 43 stav 2, članu 44 stav 2, članu 46 stav 2, članu 47 st. 3, 4 i 6, članu 50 stav 1, članu 54 st. 2 i 3, članu 55 st. 3, 4 i 5, članu 58 st. 1, 2 i 8, članu 62, članu 65 st. 4 i 6, članu 67 st. 3 i 4, članu 77 st. 1, 3 i 4, članu 78 st. 2 i 4, članu 86, članu 87 st. 4 i 5, članu 88 st. 2 i 7, članu 89 stav 1, članu 96, članu 98 stav 3, čl. 100 i 101, članu 105 stav 1 tačka 4, članu 106 stav 1 tač. 4 i 13, članu 109 stav 2, članu 113 st. 1, 2 i 3, članu 116 stav 5, članu 117 st. 1, 2 i 5, članu 118 stav 1, članu 119 stav 2, članu 144, članu 145 stav 2, članu 157 stav 2, članu 159 st. 3 i 5, članu 160 st. 1 i 2, članu 162 stav 2, članu 166 stav 1 tačka 1, članu 168 st. 1 i 3, članu 170 stav 1 tačka 2, članu 172, članu 180 stav 2, članu 186 stav 2, članu 191, članu 192 stav 2 i čl. 193 i 194 riječ „Zavod“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Uprava“ u odgovarajućem padežu.

**Član 5**

Član 9 mijenja se i glasi:

„Kazna zatvora i kazna dugotrajnog zatvora izvršavaju se u organizacionim jedinicama Uprave (u daljem tekstu: zatvor).“

Osuđeni izdržava kaznu iz stava 1 ovog člana u zatvoru organizovanom prema mjesnoj nadležnosti suda i dužini trajanja kazne.

U zavisnosti od nivoa bezbjednosti, vrste programa tretmana i reintegracije, kao i obima ograničenja sloboda i prava osuđenog, kazna iz stava 1 ovog člana izvršava se u prostorijama zatvorenog, poluotvorenog i otvorenog tipa.

Upućivanje na izvršenje kazne iz stava 1 ovog člana u odgovarajući zatvor, u smislu stava 2 ovog člana, vrši se u skladu sa propisom organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo).“

#### **Član 6**

U članu 12 stav 1 riječ „Zavoda“ zamjenjuje se riječju „Uprave“, a riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

U st. 2 i 3 riječ „Zavod“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „Uprava“ u odgovarajućem padežu.

U stavu 4 riječi: „organu državne uprave nadležnom za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu“.

#### **Član 7**

U članu 16 stav 1 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“, a riječ „Zavod“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Policija je dužna da obavijesti sud iz člana 14 ovog zakona o postupanju po naredbi za izdavanje potjernice.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

#### **Član 8**

U članu 19 stav 1 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

U stavu 3 rečenica: „Primjerak rješenja dostavlja se Zavodu.“ briše se.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Primjerak rješenja iz stava 3 ovog člana dostavlja se Upravi, u roku od tri dana.“

U stavu 4 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“, a riječi: „posebne organizacione jedinice Ministarstva (u daljem tekstu: Jedinica za uslovnu slobodu)“ zamjenjuju se riječju „Ministarstva“.

U st. 5 i 6 riječi: „kazne zatvora od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

#### **Član 9**

U članu 22 stav 1 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

U stavu 3 riječi: „Zavod je dužan“ zamjenjuju se riječima: „Uprava je dužna“.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ako se pojavi sumnja u identitet osuđenog koji se javlja na izvršenje kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora obavijestiće se policija radi utvrđivanja identiteta.

Ako osuđeni u slučaju privođenja na izdržavanje kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora od strane policije nema ličnu kartu, pasoš ili drugu javnu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet, identitet će se utvrditi na osnovu pisane potvrde policije.“

### **Član 10**

U članu 24 stav 1 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima „kazne dugotrajnog zatvora“.

U stavu 4 riječi: „zatvorski doktor“ zamjenjuju se riječima: „doktor medicine“.

U st. 5 i 9 riječ „Zavodu“ zamjenjuje se riječju „Upravi“.

### **Član 11**

Član 28 mijenja se i glasi:

„Po prijemu na izvršenje kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora vrši se procjena kriminogenog rizika i tretmanskih potreba zatvorenika, kao i druge dijagnostičke procedure iz oblasti kriminologije, psihologije i socijalnog rada, od značaja za izradu programa tretmana i reintegracije zatvorenika.“

### **Član 12**

U članu 29 stav 2 tačka 7 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

U stavu 3 poslije riječi: „Pravilnikom o kućnom redu“ zarez se zamjenjuje tačkom, a riječi: „kao i posebnih potreba svakog zatvorenika.“ brišu se.

### **Član 13**

U članu 33 st. 2 i 7 riječ „Zavoda“ zamjenjuje se riječju „Uprave“.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pogodnosti iz člana 32 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona zatvorenik koristi u svom mjestu prebivališta, odnosno mjestu prebivališta uže porodice.“

Dosadašnji st. 6, 7 i 8 postaju st. 7, 8 i 9.

### **Član 14**

U članu 36 stav 1 mijenja se i glasi:

„Prekid izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora može se odobriti na zahtjev zatvorenika ili člana njegove uže porodice uz njegovu saglasnost ili na predlog starješine Uprave, ako je zatvorenik:

- 1) obolio od teže akutne bolesti ili se njegova hronična bolest pogoršala, a u Upravi ne postoje uslovi za liječenje ili se nalazi na bolničkom liječenju ili postbolničkom rehabilitacionom tretmanu;
- 2) žena koja ima dijete mlađe od jedne godine života ili je trudnica.“

U st. 2, 3, 4 i 8 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

St. 6 i 7 mijenjaju se i glase:

„U slučaju kad je zahtjev za prekid izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora podnio zatvorenik ili član njegove uže porodice pribavlja se mišljenje starješine Uprave, a ako se zahtijeva prekid izvršenja kazne zbog liječenja pribavlja se nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke o trošku podnosioca zahtjeva.

Nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dostavlja se na izjašnjenje zatvoreniku, odnosno članu njegove uže porodice koji je podnio zahtjev za prekid uz saglasnost zatvorenika.“

### **Član 15**

U članu 44 st. 2 i 3, članu 45, članu 46 stav 3, članu 47 stav 7, članu 49 st. 2 i 3, članu 51 st. 3, 4 i 5, članu 52, članu 67 stav 4, članu 88 st. 4, 5 i 6, članu 89 stav 5, članu 98 stav 1, članu 105 tačka 2, članu 116 stav 5 i članu 117 stav 5 riječi: „zatvorski doktor“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „zatvorski ljekar“ u odgovarajućem padežu.

## Član 16

U članu 57 stav 4 mijenja se i glasi:

„Radna mjesta, vrste poslova, uslove rada, radno vrijeme, prekovremeni rad, odmor i zaštitu na radu zatvorenika propisuje Ministarstvo.“

## Član 17

Čl. 92, 93 i 94 brišu se.

## Član 18

U članu 97 stav 1 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Ako posljednji dan izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora pada u nedjelju, državni, vjerski ili drugi praznik, otpuštanje zatvorenika iz zatvora vrši se u subotu ili posljednjeg radnog dana koji prethodi državnom, vjerskom ili drugom prazniku u skladu sa zakonom.“

U stavu 4 riječ „Zavod“ zamjenjuje se riječju „Uprava“.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana, u slučaju kad se zatvorenik otpušta sa izdržavanja kazne na osnovu odluke o pomilovanju, rješenja o amnestiji ili rješenja o apsolutnoj zastarjelosti izvršenja kazne zatvora ili kazne dugotrajnog zatvora, otpuštanje se vrši najkasnije u roku od 24 časa po prijemu odluke, odnosno rješenja.“

## Član 19

U članu 110 stav 2 mijenja se i glasi:

„Disciplinsku komisiju iz stava 1 ovog člana čine predsjednik i dva člana koje iz reda zaposlenih, za svaki zatvor posebno, određuje starješina Uprave.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Predsjednik Disciplinske komisije mora imati najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet i najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima.“

## Član 20

U članu 121 stav 1 alineja 2 riječi: „kazne zatvor od četrdeset godina“ zamjenjuju se riječima: „kazne dugotrajnog zatvora“.

U stavu 2 riječ „Zavoda“ zamjenjuje se riječju „Uprave“, a riječi: „njegov raniji život,“ brišu se.

## Član 21

U članu 123 stav 2 poslije riječi „korisno“ tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i lice koje ovlasti starješina Uprave.“

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ročište se uvijek održava kad podnosilac molbe to zahtjeva.“

## Član 22

U članu 124 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Predsjednik vijeća će saslušati lice koje ovlasti starješina Uprave, a po potrebi može pozvati i saslušati stručno lice iz određene oblasti koje može dati mišljenje o uspješnosti resocijalizacije zatvorenika.“

### **Član 23**

U članu 125 poslije stava 3 dodaju se četiri nova stava koji glase:

„Izvršenje obaveza iz stava 2 tač. 1, 2 i 4 ovog člana može se vršiti instaliranjem uređaja za praćenje zatvorenika.

U rješenju kojim se usvaja molba za uslovni otpust vijeće iz stava 1 ovog člana može odrediti sprovođenje elektronskog nadzora za vrijeme trajanja uslovnog otpusta ako je do isteka kazne ostalo dvije godine.

Rješenjem iz stava 2 ovog člana određuje se vrijeme trajanja elektronskog nadzora iz stava 5 ovog člana, pri čemu to vrijeme ne može biti duže od polovine ukupnog vremena trajanja uslovnog otpusta.

Na sprovođenje elektronskog nadzora za vrijeme trajanja uslovnog otpusta shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje.“

### **Član 24**

U članu 126 stav 1 riječi: „Pravosnažno rješenje“ zamjenjuju se riječju „Rješenje“, a riječ „Zavodu“ zamjenjuje se riječju „Upravi“.

U stavu 3 riječi: „Jedinici za uslovnu slobodu“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu“.

### **Član 25**

U članu 128 st. 1 i 2 riječi: „Jedinica za uslovnu slobodu“ u različitom padežu zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“ u odgovarajućem padežu.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Na odlaganje izvršenja i prekid izvršenja kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o odlaganju izvršenja, odnosno prekidu izvršenja kazne zatvora.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

### **Član 26**

U članu 130 stav 1 poslije tačke 7 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„8) odlaska u sud ili drugi organ radi ostvarivanja svojih prava;

9) izlaska radi obavljanja neodložnog posla u vezi sa sopstvenim izdržavanjem.“

### **Član 27**

U članu 131 st. 4 i 6 riječi: „Jedinicu za uslovnu slobodu“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

### **Član 28**

Član 132 mijenja se i glasi:

„Ako osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, Ministarstvo će o tome bez odlaganja obavijestiti sud iz člana 128 stav 1 ovog zakona i prekinuti izvršenje do odluke suda po obavještanju o samovoljnom napuštanju prostorija.

Samovoljnim napuštanjem prostorija iz stava 1 ovog člana smatra se i samovoljno ometanje, oštećenje i uklanjanje uređaja za praćenje osuđenog.

Sud iz člana 128 stav 1 ovog zakona, će po prijemu obavještenja o samovoljnom napuštanju prostorija u kojima osuđeni stanuje odučiti da li će osuđeni ostatak kazne zatvora izdržavati u zatvoru.

U slučaju da sud odluči da ostatak kazne zatvora osuđeni izdržava u zatvoru, o tome bez odlaganja obavještava Ministarstvo i upućuje osuđeno lice na izdržavanje ostatka kazne u zatvoru.“

#### **Član 29**

U članu 152 stav 1 riječi: „Jedinici za uslovnu slobodu“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu“.

U stavu 2 u uvodnoj rečenici riječi: „Jedinica za uslovnu slobodu“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“, a poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) instalira uređaj za praćenje osuđenog i daje detaljna uputstva o radu uređaja;“.

#### **Član 30**

U članu 153 st. 1 i 3 riječi: „Jedinica za uslovnu slobodu“ u različitom padežu zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“ u odgovarajućem padežu.

U stavu 2 u uvodnoj rečenici riječi: „Jedinica za uslovnu slobodu“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“, a poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) instalira uređaj za praćenje osuđenog i daje detaljna uputstva o radu uređaja;“.

#### **Član 31**

Naziv poglavlja V i naziv potpoglavlja 1 u tom poglavlju mijenjaju se i glase:

### **„V. SLUŽBENICI OBEZBJEĐENJA I DRUGI ZAPOSLENI U UPRAVI**

#### **1. Ovlašćenja u vršenju poslova obezbjeđenja“.**

#### **Član 32**

Član 155 mijenja se i glasi:

„Službenici obezbjeđenja u vršenju poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica i obezbjeđenja objekata, imovine i zaposlenih u Upravi, u skladu sa ovim zakonom, izdaju upozorenja i usmene naredbe, upotrebljavaju fizičku snagu, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, službenu palicu, električni paralizator, sredstva za vezivanje, uređaj za izbacivanje mlazeva vode, hemijska sredstva, službene pse i vatreno oružje (u daljem tekstu: sredstva prinude), vrše pretres zaposlenih u Upravi i drugih lica koja ulaze u Upravu i njihovih vozila i preduzimaju radnje hvatanja odbjeglog zatvorenika.

Sredstva prinude upotrebljavaju se samo ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi za njihovu upotrebu.

Starješina Uprave i pomoćnik starješine Uprave imaju ovlašćenja u vršenju poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, kao i prava i obaveze u vezi sa tim ovlašćenjima.“

#### **Član 33**

Poslije člana 170 dodaju se tri nova člana koji glase:

### **„Hvatanje odbjeglog zatvorenika**

#### **Član 170a**

O bjeckstvu zatvorenika iz Uprave ili prilikom sprovođenja ili obezbjeđenja van Uprave, službenik obezbjeđenja, bez odlaganja, obavještava neposrednog starješinu i istovremeno preduzima radnje hvatanja odbjeglog zatvorenika.

Hvatanje odbjeglog zatvorenika preduzima službenik obezbjeđenja, bez obzira da li se nalazi na službenoj dužnosti.

Prilikom hvatanja odbjeglog zatvorenika službenik obezbjeđenja ima pravo da legitimira građane i utvrđuje njihov identitet.

Službenici obezbjeđenja mogu obezbijediti mjesto za koje postoji sumnja da se na tom mjestu odbjegli zatvorenik krije, do dolaska policije.

Prilikom vršenja radnji iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, službenik obezbjeđenja je dužan da se legitimira.

U slučaju bjekstva zatvorenika, Uprava o tome odmah obavještava policiju.

### **Upotreba tuđeg saobraćajnog sredstva i sredstva veze**

#### **Član 170b**

Radi hvatanja i privođenja odbjeglog zatvorenika, službenik obezbjeđenja ima pravo da upotrijebi tuđe saobraćajno sredstvo i sredstvo veze do kojih može da dođe, ako službenu radnju ne može izvršiti na drugi način.

O upotrebi sredstava iz stava 1 ovog člana, izdaće se potvrda vlasniku saobraćajnog sredstva odnosno sredstva veze.

Vlasnik saobraćajnog sredstva, odnosno sredstva veze ima pravo na naknadu troškova i stvarne štete prouzrokovane upotrebom tih sredstava.

### **Održavanje reda i bezbjednosti u saradnji sa policijom**

#### **Član 170c**

U slučaju težih oblika narušavanja reda i bezbjednosti u Upravi, kao i prilikom sprovođenja zatvorenika, starješina Uprave može zatražiti intervenciju policije.

Po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, policija je dužna da postupi.“

#### **Član 34**

Član 171 mijenja se i glasi:

### **„Pretres zaposlenih u Upravi i drugih lica**

#### **Član 171**

Zaposleni i druga lica ne smiju u Upravu unijeti stvari čije držanje i upotreba nijesu dozvoljeni u skladu sa ovim zakonom.

Stvari čije držanje i upotreba nijesu dozvoljeni su: vatreno oružje, hladno oružje, sve vrste alata, mobilni telekomunikacioni uređaji, personalni prenosivi računari, prenosive elektronske memorije, aparati za audio vizuelno snimanje, sve vrste ljekova, alkohol i stvari čija se sadržina ne može utvrditi.

Starješina Uprave ili lice koje on ovlasti može dozvoliti unos nekih stvari iz stava 2 ovog člana, a može donijeti i odluku o zabrani držanja i upotrebe drugih stvari čija upotreba i držanje nijesu zabranjeni u smislu st. 1 i 2 ovog člana.

Prilikom ulaska u Upravu vrši se pretres zaposlenih u Upravi, kao i drugih lica koja ulaze u Upravu i njihovih vozila.“

#### **Član 35**

Član 173 mijenja se i glasi:

#### **„Zvanja**

#### **Član 173**

Poslove obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica vrše službenici obezbjeđenja u sljedećim zvanjima:



- 1) glavni zatvorski inspektor,
- 2) zapovjednik zatvorske policije,
- 3) savjetnik za bezbjednost,
- 4) stariji nadzornik zatvorske policije I klase,
- 5) stariji nadzornik zatvorske policije,
- 6) nadzornik zatvorske policije,
- 7) saradnik za bezbjednost,
- 8) stariji zatvorski policajac I klase,
- 9) stariji zatvorski policajac,
- 10) zatvorski policajac.
- 11) zatvorski policajac-vozač.

Poslove tretmana i reintegracije zatvorenika vrše službenici u sljedećim zvanjima:

- 1) zatvorski načelnik za tretman,
- 2) koordinator za tretman zatvorenika,
- 3) samostalni službenik za tretman zatvorenika,
- 4) viši službenik za tretman zatvorenika,
- 5) savjetnik za tretman zatvorenika,
- 6) referent za tretman zatvorenika.

Poslove stručne obuke i rada zatvorenika vrše službenici u sljedećim zvanjima:

- 1) zatvorski načelnik za rad,
- 2) zatvorski samostalni rukovodilac za rad,
- 3) zatvorski viši rukovodilac za rad,
- 4) zatvorski instruktor za rad I,
- 5) zatvorski instruktor za rad II.

Poslove zdravstvene zaštite pritvorenih i osuđenih lica vrše službenici u sljedećim zvanjima:

- 1) zatvorski načelnik za zdravstvenu zaštitu,
- 2) zatvorski ljekar specijalista,
- 3) zatvorski ljekar,
- 4) zatvorski glavni medicinski tehničar,
- 5) zatvorski viši medicinski tehničar,
- 6) zatvorski medicinski tehničar.

Poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave vrše službenici u sljedećim zvanjima:

- 1) zatvorski načelnik za obuku službenika,
- 2) zatvorski predavač I,
- 3) zatvorski predavač II.

Uslove za sticanje zvanja iz st. 1 do 4 ovog člana i nivoa zvanja propisuje Vlada Crne Gore.“

### **Član 36**

Član 174 mijenja se i glasi:

„U vršenju poslova iz člana 155 ovog zakona, službenici obezbjeđenja nose uniformu sa oznakama zvanja, koriste vozila, naoružanje i posebnu opremu.

Izgled uniforme, oznake zvanja, vrste naoružanja, vozila i posebne opreme iz stava 1 ovog člana propisuje Vlada Crne Gore.“

### **Član 37**

Član 175 mijenja se i glasi:

„Službenici obezbjeđenja imaju službenu legitimaciju i službenu značku.

Službena legitimacija i službena značka izdaju se i starješini Uprave i pomoćniku starješine Uprave.

Službenu legitimaciju i službenu značku izdaje Uprava.

O izdatim službenim legitimacijama i službenim značkama Uprava vodi evidenciju na propisanom obrascu.

Sadržaj i obrazac službene legitimacije i izgled službene značke iz st. 1 i 2 ovog člana, kao i sadržaj i obrazac evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo."

### **Član 38**

Član 176 mijenja se i glasi:

„Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima, lice koje zasniva radni odnos za obavljanje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, tretmana i reintegracije zatvorenika, stručne obuke i rada zatvorenika, zdravstvene zaštite pritvorenih i osuđenih lica, poslove stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to da:

- 1) ima posebnu psihofizičku sposobnost;
- 2) je dostojno za obavljanje poslova u Upravi.

Pored uslova iz stava 1 ovog člana, lice koje zasniva radni odnos za obavljanje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica mora da ima položen stručni ispit za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, lice može zasnovati radni odnos i bez položenog stručnog ispita za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, pod uslovom da taj ispit položi najkasnije u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana raspoređivanja.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave mogu se utvrditi i drugi posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa u Upravi.

Smatra se da nije dostojno za obavljanje poslova u Upravi lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo zlostavljanja, mučenja, kao i krivično djelo iz koristoljublja ili nečasnih pobuda, lice koje je kažnjeno za prekršaj javnog reda i mira sa elementima nasilja ili drugi prekršaj koji ga čini nedostojnim za obavljanje poslova u Upravi, lice čije dosadašnje ponašanje, navike ili sklonosti ukazuju na nepouzdanost za obavljanje poslova u Upravi.

Posebna psihofizička sposobnost iz stava 1 tačka 1 ovog člana utvrđuje se prethodnim zdravstvenim pregledom koji se sprovodi u skladu sa propisom kojim se uređuju vrsta, način, obim i rokovi za obavljanje zdravstvenih pregleda zaposlenih na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno sa povećanim rizikom.

Dostojnost iz stava 1 tačka 2 ovog člana utvrđuje se provjerom u skladu sa aktom koji donosi Ministarstvo."

Program, način, troškove i sastav Komisije za polaganje stručnog ispita iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo."

### **Član 39**

Član 177 mijenja se i glasi:

„Provjera psihofizičkih sposobnosti službenika obezbjeđenja vrši se periodično, svake tri godine, a službenika koji rade na poslovima tretmana i reintegracije zatvorenika, stručne obuke i rada zatvorenika, zdravstvene zaštite pritvorenih i osuđenih lica i poslovima stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika Uprave svake pete godine, u skladu sa propisom iz člana 176 stav 6 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, provjera psihofizičke sposobnosti može se vršiti i na obrazloženi predlog rukovodioca organizacione jedinice ili zaposlenog.

Troškovi provjere iz st. 1 i 2 ovog člana padaju na teret Uprave."

## Član 40

Član 178 mijenja se i glasi:

„Radna mjesta u Upravi koja se ne popune raspoređivanjem popunjavaju se na osnovu internog oglasa unutar Uprave.

Interni oglas iz stava 1 ovog člana se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Uprave.

Rok za prijavu na interni oglas iz stava 1 ovog člana je osam dana od dana objavljivanja.

Na osnovu potpune i uredne dokumentacije Uprava sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove internog oglasa iz stava 1 ovog člana.

Kandidati koji ispunjavaju uslove internog oglasa iz stava 1 ovog člana podliježu provjeri znanja, kompetencija i vještina zavisno od kategorije radnog mjesta.

Provjeru iz stava 5 ovog člana vrši komisija koju obrazuje starješina Uprave, a po pravilu je čine rukovodilac organizacione jedinice u kojoj se vrši popuna radnog mjesta i dva stručna lica iz reda zaposlenih u Upravi iz odgovarajuće oblasti rada.

Komisija iz stava 6 ovog člana sačinjava izvještaj o provjeri znanja, kompetencija i vještina kandidata na osnovu kojeg starješina Uprave donosi odluku o izboru kandidata.

Protiv odluke iz stava 7 ovog člana može se izjaviti žalba Komisiji za žalbe obrazovanoj u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika, u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Ako se radno mjesto ne popuni na način iz stava 1 ovog člana, popuna radnog mjesta se vrši na osnovu internog oglasa, odnosno javnog oglasa u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika.

Bliži način sprovođenja provjere iz stava 5 ovog člana, kriterijume i način ocjenjivanja propisuje Ministarstvo.”

## Član 41

Član 179 mijenja se i glasi:

„Uprava može na osnovu javnog oglasa, u skladu sa planom potreba zapošljavanja, primiti u radni odnos jednog ili više pripravnika, radi obavljanja pripravničkog staža i osposobljavanja za samostalno vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, tretmana i reintegracije zatvorenika, stručne obuke i rada zatvorenika i zdravstvene zaštite pritvorenih i osuđenih lica.

Plan iz stava 1 ovog člana utvrđuje starješina Uprave, za period od dvije godine.

Lice koje zasniva radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža i osposobljavanja za samostalno vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica u IV1 nivou kvalifikacije obrazovanja mora ispunjavati uslove iz člana 176 stav 1 ovog zakona i ne smije biti starije od 30 godina.

Javni oglas za prijem pripravnika objavljuje Uprava.

Starješina Uprave obrazuje komisiju od tri člana koja utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos pripravnika, vrši testiranje prijavljenih kandidata na javni oglas i na osnovu rezultata testiranja utvrđuje rang listu za izbor kandidata.

Odluku o prijemu pripravnika donosi starješina Uprave po redosljedu sa rang liste iz stava 5 ovog člana.

Pripravnički staž za vršenje poslova obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica, tretmana i reintegracije zatvorenika, stručne obuke i rada zatvorenika i zdravstvene zaštite pritvorenih i osuđenih lica traje 12 mjeseci.

Stručno osposobljavanje pripravnika sprovodi Uprava u skladu sa propisom iz stava 10 ovog člana.

Nakon obavljenog pripravničkog staža i uspješno završenog programa stručnog osposobljavanja, pripravnik može zasnovati radni odnos na slobodno radno mjesto u Upravi bez javnog oglašavanja.

Način testiranja iz stava 5 ovog člana i program i način sprovođenja stručnog osposobljavanja pripravnika propisuje Ministarstvo.”

#### **Član 42**

U poglavlju V naziv potpoglavlja 4 mijenja se i glasi:

„4. Dužnosti i prava službenika obezbjeđenja i drugih zaposlenih u Upravi”.

#### **Član 43**

U članu 180 stav 1, članu 181 i članu 182 stav 1 riječi: „Službenik obezbjeđenja” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „Službenik obezbjeđenja i drugi zaposleni u Upravi” u odgovarajućem padežu.

#### **Član 44**

U članu 183 stav 1 mijenja se i glasi:

„Službenik obezbjeđenja i drugi zaposleni u Upravi koji u vršenju poslova ili povodom vršenja poslova svog radnog mjesta izgubi život sahraniće se o trošku Uprave.”

U stavu 3 riječi: „službenik obezbjeđenja” zamjenjuju se riječima: „službenik obezbjeđenja, odnosno drugi zaposleni u Upravi”.

#### **Član 45**

U poglavlju V naziv potpoglavlja 5 mijenja se i glasi:

„5. Disciplinska odgovornost službenika obezbjeđenja i drugih zaposlenih u Upravi”.

#### **Član 46**

U članu 184 stav 1 riječi: „Službenik obezbjeđenja” zamjenjuju se riječima: „Službenik obezbjeđenja i drugi zaposleni u Upravi”.

#### **Član 47**

Član 187 mijenja se i glasi:

„Pored povreda službene dužnosti utvrđenih propisima o državnim službenicima i namještenicima, teže povrede službene dužnosti su:

1) unošenje ili pokušaj unošenja u Upravu stvari čije unošenje nije dozvoljeno, u skladu sa ovim zakonom;

2) protivpravno pribavljanje imovinske ili neimovinske koristi za sebe ili drugog u vezi sa službom;

3) izdavanje naređenja čije bi izvršenje predstavljalo krivično djelo;

4) omogućavanje korišćenja ili direktno dostavljanje stvari pritvorenim i osuđenim licima suprotno Pravilniku o kućnom redu;

5) davanje podataka neovlašćenim licima;

6) preduzimanje ili nepreduzimanje bilo koje radnje kojom se onemogućava ili otežava funkcionisanje službe;

7) iznošenje neistinitih podataka o Upravi;

8) odbijanje izvršenja službenog naređenja, neizvršavanje službenog naređenja ili omalovažavanje naređenja neposrednog rukovodioca ili lica koje rukovodi izvršenjem službenog zadatka, izdatog u vršenju ili povodom vršenja poslova;

9) samovoljno napuštanje mjesta određenog za vršenje poslova obezbjeđenja;

10) neopravdano neodazivanje na poziv u slučaju pripravnosti za rad;

11) izdavanje ili izvršavanje naređenja kojim se protivpravno ugrožava bezbjednost lica ili imovine;

12) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera za bezbjednost lica, imovine i povjerenih stvari;

13) svaka radnja, odnosno propuštanje radnje kojima se onemogućava, ometa ili otežava izvršavanje službenih zadataka;

14) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera i radnji od strane neposrednog rukovodioca, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja, u vezi sa podnijetom pritužbom ili prigovorom na postupanje službenika obezbjeđenja i drugih zaposlenih u Upravi;

15) ponašanje koje narušava odnose među službenicima obezbjeđenja i drugim zaposlenim u Upravi;

16) gubljenje službene legitimacije i službene značke, gubljenje ili oštećenje oružja, opreme ili sredstava sa kojima je službenik obezbjeđenja zadužen ili ih koristi u obavljanju službenih zadataka;

17) prikrivanje izvršenja teže povrede službenih dužnosti od strane neposrednog rukovodioca.

Za teže povrede službene dužnosti iz stava 1 tač. 2, 3, 4 i 17 ovog člana izriče se disciplinska mjera prestanak radnog odnosa.

Na pokretanje i vođenje disciplinskog postupka i izricanje disciplinskih mjera za teže povrede službene dužnosti primjenjuje se zakon kojim se uređuju prava i obaveze državnih službenika i namještenika."

#### **Član 48**

Član 188 mijenja se i glasi:

#### **„Stručno usavršavanje**

#### **Član 188**

Službenici obezbjeđenja i drugi zaposleni u Upravi imaju pravo i obavezu da se stručno usavršavaju za vršenje poslova svog radnog mjesta.

Stručno usavršavanje iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje Uprava.

Program i način sprovođenja stručnog usavršavanja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo."

#### **Član 49**

U članu 189 riječi: „Službenici obezbjeđenja” zamjenjuju se riječima: „Službenici obezbjeđenja i drugi zaposleni u Upravi”.

#### **Član 50**

Poslije člana 198 dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Rok za usklađivanje podzakonskih akata**

#### **Član 198a**

Podzakonski akti donijeti na osnovu Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Službeni list CG”, broj 36/15) uskladiće se sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji**

#### **Član 198b**

Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

## Raspoređivanje

### Član 198c

Službenici obezbjeđenja i drugi zaposleni u Upravi koji se na dan stupanja na snagu ovog zakona zateknu na radu u Upravi nastavljaju sa radom u zvanjima koja su stekli po dosadašnjim propisima do donošenja rješenja o raspoređivanju u skladu sa aktom iz člana 198b ovog zakona."

### Član 51

Poslije člana 199 dodaju se dva nova člana koji glase:

#### **„Započeti postupci koji se odnose na osuđena lica**

### Član 199a

Postupci odlučivanja o zahtjevima za odlaganje izvršenja kazni zatvora i molbama za prekid izvršenja kazni zatvora, kao i disciplinski postupci protiv zatvorenika koji nijesu pravosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Službeni list CG”, broj 36/15).

#### **Započeti postupci koji se odnose na službenike obezbjeđenja i druge zaposlene**

### Član 199b

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima službenika obezbjeđenja koji nijesu pravosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti („Službeni list CG”, broj 36/15)".

Postupci odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima drugih zaposlenih u Upravi koji nijesu pravosnažno okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima po kojima su započeti."

### Član 52

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore".

Broj: 23-1/18-7/4

EPA 591 XXVI

Podgorica, 6. mart 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

